



# Story Power - Tliša maatla a kanegelo ka gae

## Go thomiša: Abelana ka kanegelo!


Selo se bohlokwa kudu seo o ka se dirago ge o balela bana kanegelo ke go ipshina ka bowena ka lebaka la gore ge o ka dira bjalo, ba tla ithuta gore go bala ke tiro ye bose. Ga go na ditsela tše di nepagetšego goba tša go se nepagale ge o balela bana, efela dikeletšo tša ena tša go abelana dipuku ke tše.

## Neng?

1. Abelana ka dikanegelo ka dinako tšeo bana ba gago ba kgonago go iketla, go swana le ge ba fetša go hlapa goba ge ba batametše go ya go robala bošego.
2. Gantši bana ba banyane goba bana bao ba lapilego, bapalelwa ke go hlokomeledišiša nako ye telele, ka fao o se bale nako ye telele.

## Kae?

1. Hwetša lefelo la go bala la go hloka lešata, gape la boiketlo. Tima dikhomphutha, diTV le diyalemoya!



## RE BOTŠE KANEGELO YA GAGO

Naa dipuku le dikanegelo di bopile bophelo bja gago le bja bana ba gago bjang? Naa di go thušitše go hlalošetša ngwana wa gago maemo a bothata? Goba go utulla kanegelo ya mmamoratwa go hlohleletše bana ba gago go bala le go ba thuša go kaonafatša go bala sekolong? Re botše go Facebook ([www.facebook.com/nalibaliSA](http://www.facebook.com/nalibaliSA)), goba Twitter ([www.twitter.com/nalibaliSA](http://www.twitter.com/nalibaliSA)) o diriša hashtag #StoryPower, gape re ka ngwala ka mo dikanegelo di bilego le tšhušumetšo bophelong bja gago ka ditlaleletšong tša Nal'ibali tša go balela boipshino goba wepsaeteng ya rena.

T: +27 (21) 448 6000

E: [info@nalibali.org](mailto:info@nalibali.org)

[www.nalibali.org](http://www.nalibali.org)

[www.nalibali.mobi](http://www.nalibali.mobi)

[f nalibaliSA](https://www.facebook.com/nalibaliSA)

[@nalibaliSA](https://twitter.com/nalibaliSA)

[@nalibaliSA](https://www.instagram.com/nalibaliSA)



## Bjang?

1. Dulang kgauswi le kgauswi gore le kgone go bona diswantšho le mantšu gabonolo letlakaleng.
2. Thoma ka go bala leina la mongwadi (le moswantšhi) gore bana ba lemoge gore dipuku di hlolwa ke batho ba go swana le bona!
3. Bala ka tlhagišo ka mo o ka kgonago ka gona – bana ba gago ba tla thabela seo!
4. Hwetša ditsela tša go ba gogela kanegelong ge o bala. Mohlala, ba botšiše gore go tla diragala eng sa go latela, ahlahlang se sengwe sa diswantšho goba o ba kgopele gore ba go phetlele matlakala.
5. Oketša kwešišo ya bona ka go botšiša, “Naa seo se go gopotšha eng?”, “Naa o gopola gore ke ka lebaka la eng a dirile seo?” le “Naa o be o ka dira eng?” Dipotšišo tše bjalo ka tše di thuša go kgokaganya dikanegelo le maphelo a bana gomme tša ba thuša go utulla ka fao dikanegelo di šomago ka gona.
6. Ge bana ba gago ba go kgopela gore o bale kanegelo gape ... le gape, dira bjalo! Lekga le lengwe le le lengwe ba tliilo itemogela selo se seswa. Ge ba tseba kanegelo bokaone, ba laletše go bala le wena.
7. Ge bana ba gago ba šetše ba kgona go bala, o se flogele go ba balela! Kgetha dipuku tša bothata tša go rarana go feta tše ba ka di balago ka bobona. Ge le bala dipuku tša go ba le dikgaolo mmogo, le bale kgaolo e tee goba tše pedi ka letšatši goba o eme mo go tla dirago gore bana ba gago ba nyake go tšwela pele letšatši le le latelago!



**SABC**  
**EDUCATION** 

T: +27 (21) 448 6000

E: info@nalibali.org

 [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org)

 [www.nalibali.mobi](http://www.nalibali.mobi)

 [nalibaliSA](https://www.facebook.com/nalibaliSA)

 [@nalibaliSA](https://twitter.com/nalibaliSA)

 [@nalibaliSA](https://www.instagram.com/nalibaliSA)

